



§'en cal sovenir

★ Un nombre es un **multiples de 2** s'es par. La chifra de sas unitats es totjorn 0, 2, 4, 6 o 8. Disèm tanben qu'es **divisible per 2**.

Exemples : 2, 14, 58 e 2336 son de multiples de 2. 35 e 77 ne son pas.

★ Un nombre es un **multiples de 5** se la chifra de sas unitats es 0 o 5. Disèm tanben qu'es **divisible per 5**.

Exemples : 5, 20, 405 e 1230 son de multiples de 5. 39 e 4707 ne son pas.

★ Un nombre es un **multiples de 10** se la chifra de sas unitats es 0. Disèm tanben qu'es **divisible per 10**.

Exemples : 10, 60, 480 e 2400 son de multiples de 10. 305 e 707 ne son pas.

Activitats

1. Abans de dintrar dins la sala de gimnastica, los escolans a levadas las cauçaduras. Colora en verd los nombres de cauçaduras que se pòdon trobar dabant la sala e en jaune los nombres impossibles (consideram que totes los escolans an doas cauçaduras !).



2a. Raia en irange los multiples de 5 e en blau los multiples de 10.

42	400	25	70	36	273	155	203	705	630
90	105	24	75	46	552	214	181	880	57

2b. Qué remarcas ?

3. Escriu dins las casas çai-jos 6 nombres que son a l'encòp multiples de 2, de 5 e de 10. Qu'an en comun ?

--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--

3. Escriu dins las casas çai-jos 6 nombres que son a l'encòp multiples de 2, de 5 e de 10. Qu'an en comun ?

2b. Qué remarcas ?

90	105	24	75	46	552	214	181	880	57
42	400	25	70	36	273	155	203	705	630

2a. Raia en irange los multiples de 5 e en blau los multiples de 10.



1. Abans de dintrar dins la sala de gimnastica, los escolans a levadas las cauçaduras. Colora en verd los nombres de cauçaduras que se pòdon trobar dabant la sala e en jaune los nombres impossibles (consideram que totes los escolans an doas cauçaduras !).

Activitats

Exemples : 10, 60, 480 e 2400 son de multiples de 10. 305 e 707 ne son pas.

sèm tanben qu'es **divisible per 10**.

★ Un nombre es un **multiples de 10** se la chifra de sas unitats es 0. Di-

Exemples : 5, 20, 405 e 1230 son de multiples de 5. 39 e 4707 ne son pas.

Disèm tanben qu'es **divisible per 5**.

★ Un nombre es un **multiples de 5** se la chifra de sas unitats es 0 o 5.

Exemples : 2, 14, 58 e 2336 son de multiples de 2. 35 e 77 ne son pas.

totjorn 0, 2, 4, 6 o 8. Disèm tanben qu'es **divisible per 2**.

★ Un nombre es un **multiples de 2** s'es par. La chifra de sas unitats es

§'en cal sovenir

